



# UPRAVLJAČKI SISTEM KONTROLNIKA VENTILACIJE



**TROLEX**

Od 2015. godine Tep Light d.d.o., je generalni zastupnik engleske kompanije TROLEX Ltd, vodećeg svjetskog proizvođača opreme za detekciju gasova u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom uglja za područje BiH.

Najznačajniji rezultati dosadašnje saradnje su:

U RMU "Zenica" jama Raspotočje, 10.07.2015. godine je pušten u rad sistem za praćenje gasno ventilacionih parametara, ukupnog kapaciteta 80 mjernih mesta za mjerjenje koncentracije CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, O<sub>2</sub>, depresije, brzine vazdušne struje i temperature jamskog zraka. Za praćenje rada sistema instaliran je rudnički SCADA sistem sa mogućnošću daljinskog povezivanja.

U RMU "Abid Lolić" Bila, 02.09.2016. godine je pušten u rad sistem za praćenje gasno ventilacionih parametara, ukupnog kapaciteta 48 mjernih mesta za mjerjenje koncentracije CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, O<sub>2</sub>, depresije, brzine vazdušne struje i temperature jamskog zraka. Za praćenje rada sistema instaliran je rudnički SCADA sistem sa mogućnošću daljinskog povezivanja putem mreže mobilnog operatera.

# TEP-LIGHT

Adresa: Koste Racina br. 175000 Tuzla - BiH  
Veleprodaja: 00387 35 276 190, 00387 35 360 230, Maloprodaja: 00387 35 277 171  
Faks: 00387 35 360 231  
e-mail: [teplight@bih.net.ba](mailto:teplight@bih.net.ba), [prodaja@teplight.ba](mailto:prodaja@teplight.ba)

SUPPORTED BY



## UPRAVLJAČKI SISTEM KONTROLNIKA VENTILACIJE TIP: TX-SVTP01

TX-SVTP01 ima zadatak da preko pratećih mjernih indikatora kontinuirano mjeri osnovne parametre neophodne u kontroli rada separatnih ventilatora. Isti kroz kontinuirani uvid gasnog stanja i ventilacionih parametara te analizom i eventualnim prognoziranjem mjerenih veličina daje doprinos u povećanju sigurnosti rada u posebno provjetravanim prostorijama rudnika ugroženih metanom jer se rizik nastanka eksplozivne smjese u ovim dijelovima jame smanjuje na najniži nivo.

U sklopu datog sistema je omogućeno instaliranje komponenti koje ostvaruju funkcije neophodne u konceptu separatno provjetravanih prostorija traženih važećim Pravilnikom o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima sa podzemnom eksploracijom („Službeni list SFRJ”, broj 21/88 i 90/91). Osim toga istim se nude i dodatne funkcije u konceptu dijagnostiranja radnih stanja separatnih ventilatora.

Dati upravljački sistem ostvaruje sljedeće funkcije:

1. Kontrolu protoka glavne vazdušne struje u prostoriji u kojoj je postavljen separatni ventilator te koncentracije metana ispred njega (indikatori V1 i M-1 na slici 1). Date kontrole su predviđene i obavezne prije uklopa separatnog ventilatora.
2. Kontrolu depresije na početku ventilacione cijevi (indikator D), količine vazduha na njenom kraju i koncentracije metana na izlazu iz separatno provjetravanog dijela jame (indikatori V2 i M-2 na slici). Ove funkcije se ostvaruju prije uključenja potrošača instaliranih u separatno provjetrivanom dijelu jame.



Slika 1: Raspored indikatora za količinu vazduha, depresiju i mjerjenje koncentracije  $\text{CH}_4$

3. Isključenje separatnog ventilatora kod prekoračenja koncentracija metana iznad 0,5 %CH<sub>4</sub> u prostoriji glavne vazdušne struje (ispred separatnog ventilatora) i potrošača instaliranih u separatno provjetravanom dijelu jame.

4. Isključenje potrošača instaliranih u separatno provjetravanom dijelu jame kod prekoračenja koncentracija metana iznad 1,5 %CH<sub>4</sub> (na izlazu iz separatno provjetravanog dijela jame).

Prilikom uključivanja separatnog ventilatora, preko za to predviđenog tastera na kućištu Upravljačkog sklopa kontrolnika ventilacije TX-SVTP01, provjerava se ispunjenost slijedećih uslova:

- da je dovod svježeg vazduha separatnom ventilatoru Q1 veći od kapaciteta ventilatora, minimalno 10%,
- da indikator metana ispred separatnog ventilatora omogućuju uklop električne energije za separatni ventilator.

Ukoliko su ispunjeni ovi uslovi, Upravljački sistem kontrolnika ventilacije tip: TX-SVTP01 preko svog relejnog veznog člana zatvara upravljačko kolo u sklopniku/prekidaču preko kojeg se napaja separatni ventilator.

Obezbiđena je funkcija "postepenog" puštanja separatnog ventilatora, puštanjem i zaustavljanjem separatnog ventilatora u kraćem vremenskom intervalu (3 sekunde ON - 5 sekundi OFF - 3 sekunde ON - 5 sekundi OFF - 9 sekundie ON) čime se sprečavaju udari u cjevovodu i rastavljanje vjetrenih cijevi, te sprečava nakupljanje veće količine statičkog nanelektrisanja na cjevovodu.

Nakon toga omogućen je period od 25 sekundi (podesiv interval od strane korisnika do 255 s) za stabilizaciju stanja provjetravanja, nakon čega se provjeravaju zadati parametri ventilacije:

- količina vazduha Q2 i
- depresija separatnog ventilatora H,

te ukoliko su ovi parametri u opsegu dozvoljenih vrijednosti separatni ventilator nastavlja sa radom. U slučaju da ovi parametri nisu u opsegu dozvoljenih vrijednosti prekida se upravljačko kolo u sklopniku/prekidaču koji napaja separatni ventilator i isti isključuje.

Nije omogućeno automatsko uključenje, da bi se izbjegla situacija velikog broja uključenja i isključenja u malom vremenskom periodu, što potencijalno može da uništi sklopnik. Radnik, rukovaoc, prilikom aktiviranja separatne ventilacije na displeju kontrolera TX9042 koji je sastavni dio Upravljačkog sklopa kontrolnika ventilacije tip: TX-SVTP01 dobija informaciju o tome koji od zadatih parametara nije u opsegu dozvoljenih vrijednosti, tako da može da pristupi otklanjanju uzroka.

Nakon aktiviranja separatnog ventilatora, prilikom pokušaja uklopa električne energije za potrošače u posebno provjetravanom dijelu jame ispituje se stanje ventilacije. Ukoliko je stanje ventilacije u propisanim okvirima, s tim da alarmne granice za količinu vazduha i depresiju separatnog ventilatora nisu identične onim koje su zadate za kontrolu rada separatnog ventilatora, Upravljački sklop kontrolnika ventilacije tip: TX-SVTP01 preko svog relejnog veznog člana zatvara upravljačko kolo u sklopniku/prekidaču koji napaja potrošače u separatno kontrolisanom dijelu jame. Moguće je opcionalno zadati i vremensku zadršku, prije uključenja električne energije za potrošače u kontrolisanom dijelu jame, potrebnu da se obavi neophodna izmjena vazduha.

Upravljački sklop kontrolnika ventilacije tip: TX-SVTP01 kontrolira kontinuirano stanje ventilacije, te ukoliko dođe do poremećaja, odnosno vrijednosti količine vazduha, koncentracije metana ili depresije separatnog ventilatora, po kojima se vrši isključenje, preko svog relejnog veznog člana isključuje upravljačko kolo u sklopniku/prekidaču koji napaja potrošače u posebno provjetravanom dijelu jame. Ovo se ne dešava trenutno sa poremećajem ventilacije nego je omogućeno vremensko zatezanje do 45 sekundi (podesivo od strane korisnika), i tek ako se u tom periodu ne normalizuju parametri ventilacije dolazi do generisanja signala za isključenje.

Opciono osim mjerjenja količine vazduha, depresije separatnog ventilatora, koncentracije CH<sub>4</sub> (parametri po kojima se vrši isključenje/upravljanje), po izboru korisnika omogućeno je i mjerjenje vibracija u dvije tačke, mjerjenje temperature elektromotora ili mjerjenje broja obrtaja separatnog ventilatora. Blok šema Upravljačkog sklopa kontrolnika ventilacije tip: TX-SVTP01 je data na slijedećoj slici.



Blok šema vezivanja upravljačkog sistema kontrolnika ventilacije tip: TX-SVTP01

**TROLEX**

Upravljački sistem ostvaruje ove funkcije pomoću sljedećih uređaja koji ulaze u njegov sastav:

## 1 Programabilni kontroler indikatora tip: TX 9042

Omogućuje prikupljanje mjerjenih podataka sa priključenih indikatora. U programabilnom kontroleru indikatora se mjereni podatak poredi sa zadatim dozvoljenim pragovima mjerene veličine za svaki od mjernih indikatora. Prekoračenje dozvoljenog praga se manifestuje alarmom te koristi u svrhu prenosa indikacije na izvršni organ (isklop sklopnika/prekidača). Osim toga informacije o radu ovog uređaja (a samim tim i Upravljačkog sistema) se mogu prenijeti i van jame u prostoriju dežurnog rudnika preko nadzornog sistema (SCADA) na nadzornom računaru. Maksimalni broj mjerne pretvaračkih sklopova je osam.

Ulezni moduli po tipu mogu da budu:

- DC analogni naponski ulazni modul,
- DC analogni strujni ulazni modul,
- DC analogni Pt 100 ulazni modul i
- Digitalni ulazni modul.

Programabilni kontroler indikatora tip: TX 9042 je predviđen za montažu u kućište mehaničke zaštite minimalno IP54, koje se treba instalirati na samostojeći nosač.

Proizvođač: TROLEX LIMITED, Engleska

Vrsta Ex zaštite: I M1 Ex ia I Ma

Nazivni napon napajanja: 12 V dc  
iz samosigurnog izvora napajanja

Ulez: 4 do 20 mA ili 0,4 do 2 V

Izlazi:

- četiri relejna izlaza
- digitalni RS485 ModBus izlaz za komunikaciju

Radna temperatura: -10°C do +40°C



## 2 Indikator metana tip: TX 635x.01

Vrši mjerjenje koncentracije metana ispred separatnog ventilatora i na izlazu iz separatno provjetravanog dijela jame.

Indikator je namijenjen za mjerjenje koncentracija metana preko infra crvenog senzora za detekciju koncentracije u rudnicima s podzemnom eksploracijom.

Proizvođač: TROLEX LIMITED, Engleska

Vrsta Ex zaštite: I M1 Ex ia I Ma

Nazivni napon napajanja: 12 V dc  
iz samosigurnog izvora napajanja

Mjerno područje: 0 do 5 % v/v CH<sub>4</sub>

Mjesto korištenja: Ugroženi prostor

Radna temperatura: -10°C do +40°C

Mehanička zaštita: IP66 (kućište)



### **3 Indikator brzine zraka tip: TX 5922**

Vrši mjerjenje brzine glavne vazdušne struje, za očekivane brzine zraka  $\geq 0,5$  m/sec.  
Predviđen je za montažu u profilu prostorije u kojoj se planira mjeriti brzina zračne struje.

Proizvođač: TROLEX LIMITED - Engleska  
Vrsta Ex zaštite: I M1 Ex ia I Ma  
Nazivni napon napajanja: 12 V dc iz TX9042  
Mjerno područje: 0,5 do 30 m/s  
Mjesto korištenja: Ugroženi prostor  
Radna temperatura:  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+60^{\circ}\text{C}$   
Mehanička zaštita kućišta: IP66



#### **3-opcionalno**

Primjenjuju se u slučajevima gde se očekuje da je brzina uzlazne zračne struje niža od 0,5 m/s.

Proizvođač: WOELKE INDUSTRIELEKTRONIK GmbH- Njemačka  
tip: WMA 15.07.5xx  
Vrsta Ex zaštite: I M1 Ex ia I Ma  
Mjerno područje: 0,15 - 20 m/s, odnosno zapremski protok od 0,0005 do 1800 m<sup>3</sup>/s  
Mjesto korištenja: Ugroženi prostor  
Radna temperatura:  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+60^{\circ}\text{C}$   
Mehanička zaštita kućišta: IP65

Proizvođač: ZAM SERVIS s.r.o. Češka  
tip: SC-UAN-01  
Vrsta Ex zaštite: I M1 Ex ia I Ma  
Napajanje: Iz samosigurne linije 10 - 30 V  
Mjerno područje: 0 do 10 m/s  
Mjesto korištenja: Ugroženi prostor  
Radna temperatura:  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$   
Mehanička zaštita kućišta: IP65

### **4 Indikator brzine zraka tip: TX 5921**

Vrši mjerjenje brzine zračne struje pri kraju ventilacione cijevi preko koje se ostvaruje separatno provjetravanje. Preko ovog parametra se dobija podatak o količini vazduha koju separatni ventilator doprema u separatno provjetravani dio jame. Model TX 5921 se ugrađuje direktno u ventilacionu cijev.

Proizvođač: TROLEX LIMITED- Engleska  
Vrsta Ex zaštite: I M1 Ex ia I Ma  
Nazivni napon napajanja: 12 V dc iz TX9042  
Mjerno područje: 0,5 do 30 m/s  
Mjesto korištenja: Ugroženi prostor  
Radna temperatura:  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+60^{\circ}\text{C}$   
Mehanička zaštita kućišta: IP66



**TROLEX**

## **5 Indikator diferencijalnog pritiska tip: TX 6143**

Vrši mjerjenje diferencijalnog pritiska (po konceptu razlike pritiska u vjetrenoj cijevi i rudničkoj prostoriji) na početku ventilacione cijevi separatnog ventilatora.

Proizvođač: TROLEX LIMITED, Engleska  
Vrsta Ex zaštite: I M1 Ex ia I  
Nazivni napon napajanja: 12 V dc iz TX9042  
Mjerno područje: 0 do 5 kPa  
Mjesto korištenja: Ugroženi prostor  
Radna temperatura: -20°C do +60°C  
Mehanička zaštita kućišta: IP66



## **6 Samosigurni napajač TX 6649**

Obezbeđuje napajanje Programabilnog kontrolera indikatora tip: TX 9042 konverzijom izmjeničnog napona u stabilni i regulisani samosigurni izvor napajanja.

TX6649 izvor neprekidnog napajanja (UPS) sadrži samosigurni izvor napajanja smešten unutar metalnog kućišta (manji odeljak) koje je napunjeno prahom i zaliveno, i veći odeljak za bateriju koji je potpuno odvojen od osnovnog kućišta i nije ispunjen prahom.

Koristi dve 20 Ah baterije, koje obezbeđuju napajanje opreme lokalizovane u opasnom prostoru u slučaju prestanka osnovnog napajanja ili ukoliko je ono isključeno iz bezbedonosnog razloga.

Proizvođač: TROLEX LIMITED, Engleska  
Vrsta Ex zaštite: I M2(M1)/I M1 Ex e q ia  
Napajanje: Iz rudničke mreže 230 V ac  
Mjesto korištenja: Ugroženi prostor  
Izlazni napon: 12 V dc  
Maksimalna izlazna struja: 0,75 A  
Radna temperatura: -10°C do +40°C



Samosigurni napajač tip: TX 6649 je takođe predviđen za montažu na samostojeći nosač (zajedno sa kućištem u koji je instaliran Programabilni kontroler indikatora).

## **7 Izolujuća relejna jedinica TX 6661**

Izolujuća relejna jedinica TX6661 obezbeđuje spregu izvršnih funkcija (relejnih izlaza iz programabilnog kontrolera senzora TX9042) iz samosigurnih strujnih krugova Kategorije M1 sa energetskim dijelom u vrsti protiveksplozijske zaštite „neprodorni oklop“.

Proizvođač: TROLEX LIMITED, Engleska

Vrsta Ex zaštite: I M2 Ex e q I Mb

Napajanje: Iz samosigurnog strujnog kruga  
12 V dc TX9042

Struja kalema releja: 26 mA po releju

Broj releja: 4

Broj kontakata po releju: jedan par

Prekidna moć releja: 5 A, 230 V AC

Radna temperatura: -20°C do +55°C



Izolujuća relejna jedinica tip: TX 6661 je takođe predviđena za montažu na samostojeći nosač (zajedno sa kućištem u koji je instaliran Programabilni kontroler indikatora).

## **8 Indikator pomjeraja tip: TX 5535**

Vrši mjerjenje brzine obrtaja separatnog ventilatora. Njegovom ugradnjom se nudi opcija u razmatranom sistemu (mjerjenje nije nametnuto pomenutim Pravilnikom).

Proizvođač senzora: Pepperl+Fuchs GmbH  
Nemačka

Vrsta protiveksplozijske zaštite: I M1 Ex ia I Ma

Nominalno radno rastojanje: 10 mm

Sigurno radno rastojanje: 8.1 mm

Frekvencija prebacivanja: 0 do 300 Hz

Radna temperatura: -25°C do +100°C

Mehanička zaštita kućišta: IP67

## **9 Senzor temperature tip: TX 2070**

Vrši mjerjenje temperature na vitalnim dijelovima separatnog ventilatora. Njegovom ugradnjom se nudi opcija u razmatranom sistemu (mjerjenje takođe nije nametnuto pomenutim Pravilnikom).

Proizvođač: TROLEX LIMITED, Engleska

Tip senzorskog elementa: Pt100

Mjerno područje: 0°C do 200°C

Tačnost: 0,1 %

## **10 Indikator vibracije tip: TX 5636**

Vrši mjerjenje vibracije na prednjem i zadnjem upornom prstenu separatnog ventilatora u cilju utvrđivanja stanja ležajeva ovog uređaja koje se takođe nudi kao opcija u razmatranom sistemu (mjerjenje nije nametnuto pomenutim Pravilnikom).

Proizvođač:TROLEX LIMITED, Engleska

Vrsta protiveksplozjske zaštite: I M1 Ex ia I Ma

Mjerni princip: Piezo-električni

Mjerno područje: 2, 5, 10, 20, 50 i 100 g RMS

Nazivni napon napajanja: 12 V dc iz TX9042

Potrošnja: 0,5 - 8 mA

Mjesto korištenja: Ugroženi prostor

Radna temperatura: -40°C do +60°C

Mehanička zaštita kućišta: IP67

Instaliranje, rukovanje i odžavanje ovim sistemom je definisano pratećim uputstvom.

### **TEHNIČKI PODACI**

Naziv: UPRAVLJAČKI SISTEM KONTROLNIKA VENTILACIJE

Tip: TX-SVTP01

Proizvođač: TROLEX LIMITED, STOCKPORT- Engleska

Nazivni napon napajanja: 220 VAC

Mjerna područja:

- metan: 0 do 5 % v/v CH<sub>4</sub>
- brzina zračne struje: 0,5 do 30 m/sec
- brzina zračne struje: opciono 0,15-20 ili 0-10 m/sec
- količina zraka: 8,5-509 m<sup>3</sup>/min u vjetrenoj cijevi φ600 mm
- depresija ventilatora: 0 - 10 kPa, opciono 0 - 2 ili 0 - 5 kPa
- vibracije: 2, 5, 10, 20, 50 i 100 g RMS
- temperatura: 0 do 200°C
- broj obrtaja: 0 do 5000 RPM

Protiveksplozjska zaštita: I M1 Ex ia I Ma, a shodno tipskom certifikatu izdatom od strane Ex-Komisije BiH pod brojem: UT 17 022X.

Mjesto korištenja: ugroženi prostor

Prekidna moć releja: 5 A (230 VAC)

Vrijeme isključenja i uključenja: do 255 sec (podesivo)

Radna temperatura: -10°C do +40°C

## Uputstvo za poručivanje

TX-SVTP01 -  -  -  -  -  -  -

A - Programabilni kontroler indikatora tip: TX9042

1 - sa RS485 ModBus RTU izlaz

2 - bez RS485 ModBus RTU izlaz

B - Indikator metana tip: TX635x.01

1 - sa vizuelnom indikacijom predalarme i alarma

2 - bez vizuelne indikacije predalarme i alarma

C - Indikator brzine zraka

1 - Indikator brzine zraka tip: TX5922, opseg mjerena brzine 0.5 do 30 m/s

2 - Indikator brzine zraka tip: WMA 15.07.5xx, opseg mjerena brzine 0.15 do 20 m/s

3 - Indikator brzine zraka tip: tip: SC-UAN-01, opseg mjerena brzine 0 do 10 m/s

D - Indikator brzine zraka tip: TX5921

1 - sa montažnom flanšnom

2 - bez montažne flanšne

E - Indikator difencijalnog pritiska tip: TX6143

1 - Indikator difencijalnog pritiska tip: TX 6143, mjerni opseg 0 do 2 kPa

2 - Indikator difencijalnog pritiska tip: TX 6143, mjerni opseg 0 do 5 kPa

3 - Indikator difencijalnog pritiska tip: TX 6143, mjerni opseg 0 do 10 kPa

F - Indikator pomjeraja tip: TX5535

1 - ugrađen kao opcija

X - nije ugrađen

G - Senzor temperature tip: TX2070

1 - ugrađen kao opcija

X - nije ugrađen

H - Indikator vibracije tip: TX5636

1 - ugrađen kao opcija

X - nije ugrađen



**TROLEX**

e: sales@trolex.com    t: +44 (0) 161 483 1435    w:www.trolex.com